



FÉDÉRALISME et régionalisme

la même réalité, font référence à des prises de positions politiques rejetant le centralisme, qu'il soit l'héritage de la monarchie ou celui de la Révolution française.

1870, il est d'ailleurs difficile de faire entendre un discours qui pourrait mettre à mal l'unité nationale. Dans ce contexte, les options fédéralistes professées par le Félibri^ge rouge n'ont pas l'audience escomptée. En mars 1900, le félibre Jean Charles-Brun (1870-1946) fonde la Fédération régionaliste française, association rassemblant des personnalités de toutes tendances politiques (Paul Deschanel, Paul Doumer, Albert Lebrun, etc.), des hommes de lettres (Maurice Barrès, Frédéric Mistral), des géographes (Vidal de La Blache), des juristes. Ce mouvement veut faire de la région une entité administrative, dotée de pouvoirs de décisions, et un cadre adapté au développement économique. Bien que très actif sous la Troisième République, le régionalisme n'obtient que peu de résultats. Après la Grande Guerre, de nouvelles voix se font entendre. Différent mouvements nés en 1923-1928 se regroupent en 1931 au sein de la Ligue Frédéric Mistral, Fédération de la Jeunesse Occitane Fédéraliste. Ils fondent une nouvelle revue (*Occitania*) et proposent un « programme occitaniste de base » en décembre 1935 : « reconstituer la nation occitane au sein de l'Etat français réorganisé sur la base d'une fédération librement consentie ». Le mouvement se veut apolitique et, de ce fait, a du mal à se faire entendre.

sivamente dins aquel sens. Es solament quan aura aténher mai o menys complètament aquell resultat que podrà soscàr a realitzar son ideal social. Cal pas donc daissar foraviar nostre movement cap a la política pura ont riscaria de s'ensalar definitivament.

Principis directors.

Nostre acció deu s'inspirar de les tendències qu'an de tot temps caracteritzat la civilització occitana : tolerància e libertat. Cal pas demembrar qu'al temps ont la França del Nord era del tot dominada per l'absolutisme de sos reis e per l'intolerància religiosa, Occitània daissava se desvelopar les idees religioses mai opausades e coneixia un estat social plan mai umà. Cal ajustar que nostres païses an coneut de bona ora la limitació del poder dels prínceps pels subjectes (Corts Catalanes, Fors de Bearn, Estats de Lengadoc, etc.) En fin, al punt del vista del dreit, la barbaria de les costumtes germaniques reculet rapidament dins lo Miegjorn davant la renaixença del dreit escrit romà.

Es a-n-aquella oposició completa dels ideals nacionals que las terras occitanas de França e d'Espanya an degut la perda de nostra independència nacionala jos los cops de l'assimilisme de la monarquia absoluta. La França del Nord, malgrat co qu'an pogut dire los partits polítics, es demorada sempre fidel a l'intolerància e al despòtisme : absolutisme reial de l'ancian regim, jacobinisme de l'epoca moderna. França reiala o França republicana son demoradas egalament enemigas del liberalisme occitán.

Per nosautres i aurà donc qu'un principi director : Respecte de l'independència e de la libertat dels individus e de las collectivitats.

Política internacional.

Tot grop umà diferenciat a dreit a l'independència. Aquel principi sol poi metre fin a l'opressió imperialista e a las guerras internacionals. Alavetz solament una federació de pobles liures e independents poirà se constituir a la plaça de la Societat de Nacions actuala qu'es tant solament un instrument entre las mans dels grans Estats imperialistas, desiroses de s'assegurar la tranquilla possessió de lors rapinas e ont comandan al detriment dels petits Estats nacionals.

Al punt de vista internacional, lucharem donc per l'afranquiment dels pobles naturals e per la constitucion d'una vertadiera federacion internacionala.

Política occitano-francesa.

La política occitana, segón los principis sus-enunciats, aurà per toca de rendre al poble occitán las libertats políticas, administrativas e lingüísticas que li son degudas. Ca que la reconeixent los ligams antics, sentimentals o econòmics, que nos estan a França e l'Estat de fait que s'impausa a nosautres, cercarem a realizar nostra reconstitució nacionala al sen de l'Estat Francès reorganizat sus la base d'una federació liurament consentida (pauc importa la forma del govern central).

Las Provincias Occitanas serán regidas per un Parlament provincial que gausirà d'una larga independència. Organizarà l'Estat provincial, votarà les leis, administrarà lo país, dispuassà de la justicia, de l'instrucción pública, de la policia provincial, de l'assistència sociala e de tots los servis de l'Estat Central actual, finanças compresas. Aqueste serà reduit als servis d'interès comun de tot l'Estat Federal : defensa⁽¹⁾, nauta policia, relacions internacionals, colonias, moneda, postas, etc.

L'Estat Provincial governarà liurament dins los límits de la constitución federala. L'Estat Central aurà solament lo dreit de controlar.

La libertat lingüistica serà reconeguda a las provincias occitanas ; la lenga d'Oc sera ensenhada dins las escolas e emplegada dins los actes publics e sul meteis pe que lo francés.

Organizacion de l'Estat Provincial.

La toca a aténher es de suprimir la classa dels politicians de professió e d'empachar que se reconstituísca jamai. Per aquò, cal suprimir lo vot direct e gropar los ciutadins dins d'organizacions professionalas que los enquadraran : pageses, menestrals, comerciants, intel·lectuals. Los representants recebrán un mandat revocable a la voluntat dels mandants. Aquel mandat serà de corta durada.

Les representacions serán constituidas segon lo principi corporatiu, districte e la província s'i ajustarà una representació directa de las nas e dels districtes. Lo Parlament provincial comprendrà donc los delegats de las corporacions e los delegats de las assemblees dels districtes o arments.

Las provincias occitanas de França poiràn constituir d'acord nismes comuns per reglar las questions inter-provinciales e tractar descesses generals d'Occitània.

Las provincias e los districtes serán formats segon las bases de la geografia, de l'istoria, de l'economia e de la lengua. El Parlament Provincial nomenarà sos delegats al Parlament Provincial Central. Aquel parlament deuriá se compausar d'un nombre redondegat (tres o quatre per província).

Organizacion de la societat occitana.

L'occitanisme s'inspirant exclusivament del respecte de las personas individualas o collectivas aurà per preocupación principal de dignificar l'individuo ciutadà. A l'envers del marxisme qu'anequel l'individu davant la Sociedad per ne faire una mena de serf de l'Estat, l'Occitanisme deu plàcar l'individuo abans l'Estat e reduire aqueste a sa plus simple expression. D'autre biais, velhar a deliurar l'individu de tot feudalisme : politic, comercial, industrial.

Cal arribar a ço que tot ciutadàn trabalhe liurament en la assortant la possession dels instruments de trabalh e del capital necessari a l'exercici de sa profession.

Al punt de vista agricola, disparicion progressiva de la granda propietat capitalista per crear una classa de pageses proprietaris de las que cultivan amb lor capital propri.

De mateissa faïçon, desenvolapament dels menestrals e petits merciants proprietaris de lors instruments de trabalh e lors instalacions apel al capital estranger.

Per la granda industria e lo grand comerci que podon pas s'adonar de l'individualisme pur, serán entendidas de societats corporatives la basa de la participation dels emplegats a l'aport del capital beneficis, jos l'uell de l'Estat provincial que podria adure la part de capital estranger. La part de capital estranger als obriers de l'entreprise deuria limitada a un tant per cent del capital total.

Lo fonscionarisme serà estreitament limitat pel mejan del developament de las empresas privadas e per l'atribucion als fonscionarios d'una certa iniciativa e d'una reala responsabilitat.

Política económica.

Lo mens que se posca dire, es que l'Estat Centralista a sistematicament criticat los interesses occitans. Non execució dels trabalhs d'utilitat occitanos (canal de las doas mars, port de Seta, camins de fer, etc.) ; absorció e expropiació de las terrenes dels ciutadins occitanos (cas dels pageses) ; sacrifici de l'agricultura occitana als interesses de l'industria del Nord.

L'organización de poders provincials fortament constitutius emanats dels gremis corporatius serà una garantida per la defensa de l'economia occitana. D'autre biais, l'eliminación dels politicians e la destrucción dels grans capitalitzats rendrà aquel trabalh pus asistit.

Realizacion d'aquel programa.

Cresen pas desirable d'arribar a la realización del nostre ideal per un moviment violent e rapid coma una revolució. L'exemple de 1789 es pas ratjant. Caldrà caminar gra per gra per un sieguet de reformas. Aquò està en force acipadas, tot en permetent de vencir las resisténcias inevitables. La transformación aitant radicala de l'Estat Francès pot se produire que per adaptació graduala dels individus e de las administracions al novel regim.

Nostre terrén d'action es pas a Paris, mas en Occitània. La batalla ha de ser ganhada a Marselha, a Montpelhier, a Tolosa o a Bordeus e pas enmai. Cal trabalhar a dobrir los uelhs del poble occitan sus los vertadiers interesses, lo cal garir de l'enlusernament parisenc e li despertar un leime occitano. Es una longa lucha qu'entrepenem ; ne cal aver consciéncia de escapar al descoratjament e a l'impaciéncia.

M. CARRIERES.
Cap Redactor : M. ROUQUETTE.
Administrador : R. DONNADIEU.
Administrador-jent : E. VIEU.

Droma (Daulnat) — R. BUCHE, Chameirat, Correze (Lemosin) — P. PONS, Av. de la Prefectura, Digne (Provence) — P. RICARD, 19, carriera Berthelot, Santa-Marta, Marsella. — F. GAULHET, Le Nauza, par Lavaur, Tarn (Nalt-Lengadoc) — A. FRANCES, a Cessenon, Erau (Bas-Lengadoc). — Ramón COMBARNOUS, 9, plaça Chabaneau, Montpelher — P. L. BERTHAUD, 21, carreira Sáfférino, Bordeus. — A. MIAS, Villa Denise, Palalda (Roselló). — T. PONS, Profes., La Torre Pells, Piemont (Itàlia). — R. MORODER, Clavé 3, València.

Compte Courant Postal 210.05 Montpelher — CAMPROUX, Prof., Dr d'Occitania, 12, carriera Violet-le-Duc, Narbona

en l'Estat francés. 25 cent.
* espanhol. 15 cent.
Abonament annal :
en l'Estat francés.. 5 francs
* espanhol. 2 p. 5

Bandeau du périodique

Occitania, organ mesadier de la joventut occitanista, n° 22, 7 décembre 1935 (A. D. Aude, 540 Per 1)

pour la culture occitane et la langue

relaient les revendications occitanes : en 1923, création à Toulouse de la revue *Oc* ; en 1930, naissance de la Société d'études occitanes fondée par Joseph Anglade (1868-1930) et Valère Bernard (1860-1936). Convaincu de l'intérêt pour la nation de promouvoir la richesse culturelle des provinces qui la constituent et de reconnaître leur identité, Fernand Cros-Mayrevieille (1882-1939) est à l'initiative de la fondation en 1925, à Paris, du Groupe Occitan, qui, intégré dans la Fédération régionaliste française, se dote d'une revue *Les Feuilllets occitans*. En 1937, il crée le « Groupe d'études régionalistes et de folklore audois » (devenu « Groupe Audois d'Etudes Folkloriques ») qui réunit érudits, chercheurs et enseignants (Louis Alibert, Urbain Gibert, René Nelli, Pierre Sire, etc.) et s'investit dans la toute nouvelle « science des cultures populaires » en publiant la revue *Folklore*.

occitanes se rallie dans un premier temps.
En 1943, Joë Bousquet, Jean Ballard et René Nelli éditent un numéro spécial des *Cahiers du Sud* : *Le Génie d'oc et l'Homme méditerranéen*.

L'Institut d'Etudes Occitanes (IEO) est créé en avril 1945 en relation étroite avec l'Université de Toulouse. Se définissant comme issu de la Résistance, il a pour but le maintien et le développement de

la langue et de la culture occitanes. Il promeut la norme classique et travaille au développement de l'enseignement de l'occitan, il soutient la création littéraire et l'édition. En 1946, il récupère les actifs de la Société d'études occitanes qui s'est dissoute.

